

Vuk'uzenzele

Produced by: Government Communication & Information System (GCIS)

English/Setswana

Diphalane 2021 Kgatiso 2



**COVID-19
is real, says
ICU doctor**


Page 4



**Orefile
Mthombeni
blazes a trail in
aviation**

Page 9

SA to roll out vaccine certificates



President Cyril Ramaphosa has announced that the Department of Health will soon roll out a vaccine cer-

tificate as proof that residents have been vaccinated against the Coronavirus Disease (COVID-19). Addressing the nation

recently, the President said the digital pass system could be used to show vaccination status to facilitate travel, access to establishments,

gatherings and other forms of activity.

"Our approach is informed by World Health Organisation guidelines and is in line with

international best practice. Streamlining and standardising proof of vaccination will also go a long way towards getting a number of international travel restrictions both from and into our country eased," he explained.

The President also announced that the country would move from Adjusted Alert Level 2 to Adjusted Alert Level 1 after it exited the COVID-19 third wave.

"Getting vaccinated is not only about protecting yourself and those around you; it is also about preventing new and more dangerous variants from emerging.

The virus can spread and mutate in unvaccinated populations," President Ramaphosa said.

However, he urged South Africans to continue to adhere to the basic precautions to limit the spread of the virus, even if they have vaccinated.

Economic recovery

President Ramaphosa said the country's priority is economic recovery to make room for job creation and help businesses hard hit by the pandemic get back on their feet.

"The only way that we can

Cont. page 2



To read Vuk'uzenzele download the GOVAPP on:



Search for SA Government on Google playstore or appstore

CONTACT US

Website: www.gcis.gov.za
www.vukuzenzele.gov.za

Email: vukuzenzele@gcis.gov.za
Tel: (+27) 12 473 0353

Tshedimosetso House:
1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 00083

FREE COPY NOT FOR SALE



Go fedisa bonweenwee mo lephateng la tirelopuso

Se se ntshitsweng mo pepeneneng kwa Palamenteng gore diketekete tsa badiredipuso ba ntse ba amogela me-golo ya puso e e tshwane-tseng go thusa baagi ba ba humanegileng kgwedi le kgwedi ke sesupo sa gore re santse re tlhoka go dira go utlwagala go dira gore badiredipuso ba itlwaetse go nna le maitsholo a a si-ameng.

Fa ngwaga ono o roga go ne ga fitlhelwa gore badiredipuso ba le 16 000 ba dueletswe Madithuso a go Rola Boima mo Baaging jo bo Tlisitsweng ke COVID-19, e leng selo se se seng mo molaong.

Motho mang le mang o a itse gore badiradikopo ba ba bonang letseno ga ba tshwanelo go neelwa megolo ya madithuso ano. Gape motho mang le mang o a itse gore fa o amogela mogolo go tswa mo pusong ga o a tshwanelo go dira kopo ya go thusiwa ka madithuso ano.

Badiredipuso bano ba ntse ba itse seno sentle bona ba tsweletse go dira dikopo tseno le go amogela megolo eno. Badiredipuso ba le 17 000 ba ba direlang mafapha a puso ya naga le a dipuso tsa diporofense ba dirile dikopo tseno maitlhomo e le go iko-keletska megolo ya bona ka madi a a tshwanetseng go thusa baagi ba ba humane-gileng. Ka ntlha ya tshotlego e baagi ba naga ya rona ba leng mo go yona, tshotlego e badiredipuso ba naga ya rona ba e itseng e bile ba e tlhal-ganya sentle, ditiro tseno tsa ka bomo tsa go utswa madi a puso ke molato o re ka se ba tshwareleng mo go ona.

Puso jaanong e samagane



le go tsaya dikgato go thibela gore ditiragalo tsa mothale ono di se tlhole di ipoiletsa le go tseela dikgato badiredipuso botlhe ba ba amegang mo ditiragalang tseno tsa bogodu.

Sešweng jaana puso e thankgolotse Yuniti e ntšhwa ya go Thusa ka Merero ya Maitsholo, Botshepegi le Dikgatokgalemo tsa Badiri mo Tsamaisong ya Puso.

Yuniti eno e tla thusa ditheo tsa puso go samagana le dikgatokgalemo tsa badiri fa ba tlotsa melao ya maitsholo mmogo le go thusana le ditheo tse dingwe tsa puso mo go direng gore badiredi ba ba amegang ba rwswe maikarabelo a tlolomolao ya bona.

Yuniti eno e tla fetisetsa ditatofatso tsa bonweenwee kwa Setlhopheng sa Tiro ya go Lwantsha Bonweenwee mmogo le go netefatsa gore e thusa mafapha a badiredi ba ba amegang mo ditirong tsa bonweenwee go netefatsa gore le kwa tirong ba tseelwa dikgatokgalemo. Kagotshwarisana tiro le Tikwatikwe ya Ditirelo tse di Golaganeng tsa go Phuruphutsha Bonweenwee, yuniti eno e tla thusa go nopolu badiredi ba ba amegang mo dipatlisisong tse di leng mo diatleng tsa

mapodisi.

Yuniti eno e tla ela tlhoko ka fao bathapi ba tlhatlhobang botshelo jwa badiredipuso.

Mo mafapha a nopolang gore go na le bokhukhunntshwane teng le khumo e go sa tlhaloganyegeng gore modiredipuso o nnile le yona jang, kgetse eo e tla tlhatlhelwa kwa Tirelong ya Sepodisi sa Aforika Borwa (SAPS).

Yuniti e ntšhwa eno ga e ake ya senya nako e tsene le go simolola ka tiro ya yona, mo e nnileng le seabe mo go nopoleng badiredipuso botlhe ba ba amegang mo dithendareng tsa didiriswi tsa COVID-19, le ba ba amegang mo go utseng Madithuso a go Rola Boima mo Baaging jo bo Tlisitsweng ke COVID-19 le mo go utseng Matlole a go Duelela Badiredi ba ba Kgaotsweng kwa Ditirong.

Dikgetse tsotlhe tse di amang badiredipuso tse Yuniti e e Batlisisang Dikgetse tse di Itlhophileng e di rometseng kwa bathaping go tsaya dikgatokgalemo ka badiredi ba bona, yuniti eno e ntšhwa e tla di lebelela ka leitlho le le ntshotšho gore di ntse di tsamaya ka tshwanelo kgotsa jang.

E nngwe ya dikgato tse di botlhokwa tse yuniti eno e

tla samaganang le tsona ke go tlhoma setheo se se tla samaganang le maitsholo mo lephateng la tirelopuso. Mo dingwageng tse di fetileng badiredipuso ba le mmalwa ba ntse ba nagana gore bona, ba malapa a bona le ditsala tsa bona ba ka gwebisana le puso kgotsa go bona merokotso go tswa mo pusong fa fela e le gore seo ga se tlolomolao. Re tshwanetse go dira go tlala seatla go fetola maitsholo ano.

Fa re tsweletse go samagana le go fedisa bonweenwee, ka fa letlhakoreng le lengwe re tshwanetse go fetola maitsholo a badiredipuso, gonne selo se se leng mo molaong ga go raye gore se siame go diriwa le fa e le gore go phoso go se dira mme seno e ka nna selo se se sa itumediseng ka badiredipuso.

Yuniti e ntšhwa eno e tla tlhoma maitsholo a a amogelesegang. E tla thusa gape le mafapha go dirisa dikgatokgalemo tsa go kgalema badiredipuso ba ba bonweng molato mo ditiragalang tsa maitsholo a a sa amogeleseng. Mo ngwageng yo o fetileng batlhankedi ba feta ba le 200 ba katisitswe go nna batlhankedi ba ba okamang dikgatokgalemo le ba ba tlhotlheng ditiragalo tsa dikgatokgalemo.

Ke ikuela mo banneng le mo basading botlhe ba ba direlang naga ya rona letsatsi le letsatsi go tsosolosa boineelo jwa bona mme ba dire ditiro tsa bona ka botswapele, mme ba gakologelwe gape le gore maitsholo a bona ka dinako tsotlhe a tshwanetse go nna a a leng mo molaong e bile gape e se nne a a tswileng mo tseleng.

Go tlhomia ga yuniti eno ke kgato e nngwe gape ya ka fao re lwantshanang le go fedisa bonweenwee mo pusong le mo makaleng otlhe a naga ya Aforika Borwa.

Go aga puso e e tshepaglang, e e nang le maitsholo le bokgoni e santse e le selo se puso eno e samaganeng le sona.

Dipalopalo tsa borukhutli tse badiredipuso ba amegang mo go tsona jaaka ba iponela merokotso mo pusong ka tsela e e seng mo molaong di re bontshitse gore tiro eno ke e e boima tota mme e tla re goga sebakanyana gore re e konosetse. Le fa go le jalo re ikemiseditse go diragatsa tiro eno.

Puso e e nang le bokgoni ke yona e e tla re kgontshang go fitlhelela dintlha tse di botlhokwa tse naga ya rona e ipeetseng tsona go di fitlhelela. Fa re sa sekaseke kgang ya maikarabelo le go tlolomatsa maitsholo a a siameng, dintlha tseno tsotlhe e tla nna digaboi fela.

Badiredipuso ba rona ka bontsi ba direla puso ka boineelo, ba obamela molao e bile ba na le maitsholo a a siameng.

Tiro e e re farafereng jaanong ke ya go sikara mmogo tiro ya go ntsha bao ba senang mosola mo tirelopusong le go baakanya megopoloo ya go nagana gore batlhankedi botlhe ba ba direlang puso ke batho ba ba itebeletseng ba le esi kgotsa ke batho ba ba dirang bonweenwee.

Ke ikuela mo banneng le mo basading botlhe ba ba direlang naga ya rona letsatsi le letsatsi go tsosolosa boineelo jwa bona mme ba dire ditiro tsa bona ka botswapele, mme ba gakologelwe gape le gore maitsholo a bona ka dinako tsotlhe a tshwanetse go nna a a leng mo molaong e bile gape e se nne a a tswileng mo tseleng.

